

Continuous water monitoring at Station B (discharge from San Luis Drain), March 2012.

PARAMETER	Flow	Temperature	Boron	Specific Conductance	Selenium (total)	Selenium (total) Load
DATA						
SOURCE	USBR	USBR	CVRWQCB	CVRWQCB	CVRWQCB	Computed
UNITS	cfs	°C	mg/L	µS/cm	µg/L	lbs
Mar-01-2012	27	9.5	8.8	3,340	26.0	3.7
Mar-02-2012	26	10.2	6.9	2,970	24.0	3.4
Mar-03-2012	22	11.7	5.5	2,360	20.0	2.4
Mar-04-2012	22	14.4	5.6	2,610	20.0	2.4
Mar-05-2012	19	16.0	5.8	2,480	18.0	1.8
Mar-06-2012	15	11.9	6.9	2,750	26.0	2.1
Mar-07-2012	17	9.5	NA	3,340	NA	NA
Mar-08-2012	19	10.7	8.6	3,420	30.0	3.1
Mar-09-2012	17	13.7	8.9	3,680	29.0	2.7
Mar-10-2012	17	13.1	8.6	3,710	28.0	2.6
Mar-11-2012	15	13.1	8.7	3,840	28.0	2.2
Mar-12-2012	14	13.6	9.1	3,940	28.0	2.2
Mar-13-2012	16	13.3	9.2	4,040	26.0	2.2
Mar-14-2012	16	14.3	8.9	3,990	26.0	2.2
Mar-15-2012	18	17.8	9.3	4,070	37.0	3.5
Mar-16-2012	24	15.3	8.8	4,160	30.0	3.8
Mar-17-2012	25	8.0	9.1	3,900	29.0	3.9
Mar-18-2012	53	9.3	9.0	3,800	34.0	9.7
Mar-19-2012	75	9.8	8.6	3,520	33.0	13.3
Mar-20-2012	60	13.6	8.4	3,570	32.0	10.3
Mar-21-2012	40	15.9	9.8	4,100	35.0	7.6
Mar-22-2012	27	16.2	9.6	4,200	36.0	5.3
Mar-23-2012	25	13.0	9.9	4,170	33.0	4.5
Mar-24-2012	23	12.9	9.5	4,000	36.0	4.5
Mar-25-2012	16	12.1	9.0	3,790	35.0	3.0
Mar-26-2012	15	13.7	9.5	3,790	35.0	2.8
Mar-27-2012	18	14.9	9.6	3,950	33.0	3.2
Mar-28-2012	17	15.9	10.0	4,160	30.0	2.8
Mar-29-2012	13	15.8	10.0	4,170	31.0	2.2
Mar-30-2012	14	18.6	10.0	4,220	28.0	2.1
Mar-31-2012	13	13.4	9.6	4,070	28.0	2.0
<b>Mean</b>	24	13.3	8.7	3,680	29.5	3.9
<b>Total</b>					<b>Total</b>	
<b>Acre-feet</b>	1,460				<b>(lbs)</b>	117
<b>Load</b>						
<b>Limitation for March 2011 (lbs)</b>						184